

Buka ya me ya Molapalo (4)

Leina:

Ngwaga:

Sekolo:

Ditebogo

Re eletsa go Leboga mafelo a a lomaganeng le mafaratlhatlha a a latelang ka go re neela dithusathuto tsa bona:

<http://www.math-drills.com/addition.shtml>

<http://www.mathworksheetwizard.com/grade1/grade1arithmetic.html>

<http://www.tes.co.uk>

Tlhomamiso

Bukana e ga e rekisiwe kgotsa go ka dirisetwa go nna le letseno. E dirisediwa feela tsa go tswelletsa go ithuta. O ka dira dikhopi tsa ditsebe fa o eletsa jalo.





DIPALO TSA MOLAPALO

Tlatsa dipalo tse di flogetsweng



Ke dipalo tsefe tsa ntlha le tsa bofelo? Tlatsa dipalo tse di flogetsweng.



Tshwaya e nngwe le nngwe ya dipalo tse mo melapalong.


<p>17 3 24</p>	
<p>33 49 6</p>	
<p>64 94 72</p>	

Tlhopa dipalo tsa gago mme o di bontshe mo molapalong.

DIPALO TSA MOLAPALO

B


Ke palo efe e bontshitsweng ke lerumo lengwe le lengwe?



BONA LEFELO LA GAGO MO MOLAPALONG

C









Ke dipalo dife tse di bontshitsweng mo marumong a?



BONA LEFELO LA GAGO MO MOLAPALONG

D

Tshwaya lerumo go bontsha bogare jwa molapalo mongwe le mongwe mme o kwale palo mo lerumong le le bontshang bogare ba molapalo. O bontshe palo e o e neilweng mo molapalong.

2	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '10'.
12	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '20'.
40	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '100'.
20	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '50'.
150	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '200'.
450	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '500'.
400	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '1000'.
1500	 A horizontal number line with arrows at both ends. A vertical tick mark is at the left end, labeled '0'. Another vertical tick mark is at the right end, labeled '2000'.


MOLAPALO WA GO TLOLA O BALA

Dirisa dipalo tsa molapalo mme o bala ka ditlhopa. Tshwaya go tlola gag ago nako nngwe le nngwe.

SEKAI

Bala ka bo lesome go tloga go 3


Tshwaya go tlola gago mo molapalong, jaana:




Bala ka bo5 go tloga go 6




Bala ka bo10 go tloga go 22




Bala ka bo10 go tloga go 11




Bala ka bo10 go tloga go 81



Bala ka bo20 go tloga go 60



Bala ka bo50 go tloga go 25




TLOLELA MO PALONG


SEKAI

Tlola o ye ko go 23?

Tlola ga 3 go filtha go 23




Tlola gabedi




Ke tsela efe e e bonako?

Jaanong leka se. Mo go tsone tsofhe bontsha gore a o tlola gabedi kgotsa gararo.


Bontsha gore o tlola jang go filtha go 18




Bontsha gore o tlola jang go filtha go 29




Bontsha gore o tlola jang go filtha go 46



Bontsha gore o tlola jang go filtha go 55



Bontsha gore o tlola jang go filtha go 85





MOLAPALO O SENANG DIPALO

O ke molapalo o senang dipalo. Ga o na dipalo e bile ga wa tshwaiwa. O ka dirisetswa go go thusa go tlhakanya kgotsa go ntsha.



Fa o o dirisa, kwala dipalo tsa gago o bontshe le gore o tlola jang go go thusa go bona karabo. Ga go tlhokagale go dira tiro e ka matsetseleko, se ke go go thusa gore o bone karabo le go supa ka mokgwa o o akanyang ka teng.

Se ke sekai sa go bontsha gore molapalo o o senang dipalo o lebega jang fa o dirilwe ka letsogo.




GO TLHAKANYA O DIRISA MOLAPALO O SENANG DIPALO:

BALELA GO YA PELE

G

SEKAI: 34 + 23

23 e na le bo lesome ba le ba 2 le bonngwe ba le ba 3. Re ka dirisa dipalo tse go balela kwa pele mo molapalong.




Molapalo o simolola ka 34. O simolola ko go 34, bala o tlola ga 2 ka bo 10 (o tlola ga 2, ka bo 10=20). O bale ka bo 1, o tlola ga 3 (o tlola ga 3 ka bo 1=3)

Karabo ke efe go 34 + 23?

SEKAI 27 + 25

Bo lesome (10) ba ba kae le bonngwe (1) ba ba kae mo go 25?

Molapalo o simolola mo go 27. O bontsha go tlola ga 2 ka bo 10, le go tlola ga 1 ka 3 le go tlola ga 1 ka 2.




Karabo ke efe go 27 + 25?

SEKAI 47 + 25

O ka tlhakanya 25 ka ditsela tse di farologaneng


- tlola ga 1 ka 20
- tlola ga 1 ka 3
- tlola ga 1 ka 2



Jaanong dira ka ditsela tsa gago

KGOTSA

- tlola ga 1 ka 20
- tlola ka 1 ka 5




Karabo ke efe go 47 + 25?

JAANONG DIRA 56 + 29

TLHAKANYA MO MOLAPALONG O SENANG DIPALO

H

Jaanong leka go dira tse. Tshwantsha melapalo ya gago e senang dipalo. Dira ka ditsela tse di farologaneng go bona dikarabo.

54 + 17	
KARABO	
24 + 37	
KARABO	
72 + 17	
KARABO	
48 + 47	
KARABO	
13 + 59	
KARABO	
95 + 25	
KARABO	

GO NTSHA O DIRISA MOLAPALO O SENANG DIPALO:

BALELA KWA MORAGO


I

SEKAI 47 – 23

Go 23 bo 10 ba ba 2, bo 1 ba ba 3.

Bontsha 47 mo molapalong, balela kwa morago ga 2 o tlola ka bo 10 (20)
Balela kwa morago ga 3 o tlola ka bo 1 (3)

Karabo ke bokae 47 - 23?




SEKAI 52 – 35

Ba ba kae bo 10 le bo 1 mo go 35?
Molapalo o simolola ka 52.

E bontsha go tlola o boela ko morago ga 3
o tlola ka bo 10 (30)
Tlola ga 1 ka 2
Tlola ga 1 ka 3


Karabo ke bokae 52 - 35?



SEKAI 74 - 19

O ka ntsha 19 ka ditsela tse di farologaneng


Tlola ga 1 o boela kwa morago ka 10
Tlola ga 1 ka 4
Tlola ga 1 ka 5



Leka go dira ka ditsela tsa gago

KGOTSA

Tlola ga 2 o boela ko morago ka bo 10 (20)
Tlola kwa pele ga 1



Karabo ke bokae go 74 - 19?


JAANONG DIRA 63 - 15

GO NTSHA O DIRISA MOLAPALO O SENANG DIPALO:

BALELA KWA MORAGO

J

Jaanong leka go dira tse. Tshwantsha melapalo ya gago. Leka go dira ka ditsela tse di farologaneng go bona dikarabo.

56 - 17	
KARABO	
37 - 29	
KARABO	
72-27	
KARABO	
48 - 31	
KARABO	
66 - 28	
KARABO	
92+25	
KARABO	